

Naši Dopisi

Korčula, 5 o. m.

Prigodom deset-godišnjice ovog zavoda, inauguracionom umjetne ludske špilje u začodnoj bašći, podignute kao zajednički spomenik sadanjih i bivših gojenica, za sveopći mir i za konačnu pobjedu naše hubre vojske, bježa dostoјno proslavljen i imandan našeg premilostiva Cesara Kralja.

Zavod je bio okićen sagovima i zastavama; u jutro svećana služba božja, kojoj učestvovase sve češte, učiteljice, gojenice i vanjske učenice.

Na večer su gojenice dale lijepu i vrlo poučnu predstavu u slavu Njegovog Veličanstva, kojoj prisustvovaše c. k. kot. Poglavar i sve mjesne Vlasti, c. k. Zapovjedništvo postaje torpiljarka za časnicima, svi činovnici, općinski upravitelji i lijepa kita građanstva.

Pri koncu zadnjeg čina, nakon dialogiranja gojenica o proslavi 10 godišnjice zavoda, apsolirvana gojenica Angelina Fazinić zgodnim riječima spomeni i presvetili god imandrom Njegovu Veličanstvu i potrebu, da Mu se u današnjim teškim časovima ublaži srce molitvom i izrazom iskrene lojalnosti njihovog mladeničkog srca. Zatim s velikim zanosom, pred slikom Nj. Veličanstva okićenom zelenim vijencem i zastavicama, deklamova krasnu himnu, koju zaključi sa trokratnim "živio" Nj. Veličanstvu Cesaru i Kralju Franju Josipu I. Što sve gojenice i prisutna gospoda stopečke, burno popratile, zaključivši pjevanjem Carevke uz pratnju harmonijuna.

Sisak, 10 o. m.

Ove godine osobitim je načinom proslavljen previšni imandan N. V. Cesara i Kralja Franje Josipa I. u ovoj varosi.

Već prije c. k. kotarski poglavar gosp. Monas bio se dogovorio s mjesnim odborom kako bi što uspešnije i korisnije proveli akciju za "dane darova".

Gosp. poglavar, uz kotarskog nadzornika Tripala, da uveličaju ovu rjetku zgodu obratiše i na pojedine varošane, da poklone darove za upriličenu lutriju, te pozvaše okočne župnike, škole i druge ustanove za sakupljanje prinosa za razprodavanje previdnih znakova i srećaka lutrije.

Za lutriju se skupilo do 80 lijepih darova između kojih najljepša je bila slika gospodice kćerke g. poglavara, a prikazivase dva lava. Lijepi su bili darovi općine sinjske, osam na broju, zatim dar majora Stihavke, braće Petra i Ante Tripala, i zlatni prsten kapet. Schimeka.

Dne 4 t. m. rano u jutro zvona župskе crkve najačiše narodu sretni god, a varoš se probudi u krasnom rahu; lepršava zastave i sagovi — orio se odjek općeg veselja.

U 10 s. pr. p. bila je u župskoj crkvi služba božja, koju je služio mnogoštovan župnik O. Ante Stipančić, s osemornim svojim pomoćnicima O. Antonom Cvitanovićem i O. Lernardon Bajšićem. Služboži pristupovao je c. k. kotarski poglavar sa činovništvom, sve državne i vojničke vlasti, sva zastupstva društava, te gospodin načelnik s općinskim zastupstvom.

Poslije mise i nakon sviranja Carevke uputio je c. k. poglavar u pratnju kotarskog školskog nadzornika, major Vilhelm Stihavka, načelnik Čelnice i vjeroučitelj O. Ante Cvitanović u mušku pučku školu, gdje je nadzornik Tripalo držao prigodni govor ističući učećoj mladeži ljubav Njegova Apostolskog Veličanstva za djecu, kao dobrog otca i brižljiva vladara. Spomenu razne zgrade iz života Njegova Veličanstva i preporuči im, da se i oni uyeđe drže onih načela, koja je Svetjela Kruna iz djetinstva gojila: strah Božjeg, poslušnost prama starjini i tačno izvršavanje svojih dužnosti. Opisao je djecu ljubav naroda prama posvećenog osobi Njegova Veličanstva, koja se osobito sad najbolje istakla za gruvanja topova i zvijždaka tancu, pak ih pozvao da usklikuju trokraljini živio, na što se svi prisutni zanosno odazvase, a učenici otpjevaše Carevku.

Zatim se ista gospoda prisustvovala, prigodom govoru u mjesnoj ženskoj školi, koji je držala nadučiteljica sestra Kanula Vuk.

U večer je bila u dvorani „Naše sokolane“ svećana zabava u korist fonda za pomaganje udovicama i siroćadi palih junaka i za suzbijanje inkuberkoze. Sve što je bolje i otmenje dohrilo je na zabavu, da prinese svoj obol na oltar domovine. Dvorana je bila krasno urešena, a na ulazu se je vijala državna zastava, dok na bogato smještenoj pozornici među električnim žaruljama oduševjava je slika Njegova Veličanstva. Svečanost je počela Carevkom.

Ulje od pećaka grožgja.

Iscjegivanje ulja iz raznih sjemena i plodova dovinulo je se danas do vrlo velike važnosti, jer se takva ulja mogu upotrebljavati za razne industrijske svrhe, za koje ulje od masline nije toliko podesno, te mu čine veliku konkureniju i upotrebljavaju se za patvaranje istog. I u krajevima Italije koji najviše obiluju maslinama, ova se industria silno razmala, uslijed sve to veće potrošnje ulja, ne samo za hrancu, osobito pretlijih ulja, za razne druge svrhe.

Sjemeni i plodovi, koji se obično upotrebljavaju za iscijegivanje ulja jesu: lan, kopoplja, ričina, orah, bajam, lovorka, smrč (Juniperus), lješnjak, repica (Brassica napus oleifera), ogrtica (Brassica rapa oleifera), gorsuća (Sinapis alba), sunčokret, mak, loza, graborača (Pitacia Lentiscus) te plodovi još mnogih drugih evropskih i stranih biljaka.

Ovaj je obrt u Dalmaciji bio zadnjih godina poseve nepoznat, gdje se znalo samo za iscijegivanje ulja od masline. Neki su vadili i ulje od bajs-a, ali posve na primilitivni način.

Usljed revizicije pećke, koja se obično upotrebljavaju za iscijegivanje ulja, ova se godine upoznati jednim novim sjemennom za iscijegivanje ulja, koji je u ostalom od davnina poznat i upotrebljen u drugim vinogradarskim krajevima, gdje su radne snage mnogo jeftinije nego li kod nas, te se moglo lijepe iskoristiti.

Nu, pošto su se u zadnje vrijeme cijene ulja i masli skoro podeseterostručile, te poskočila vrijednost svim uljevitim surovinama, i u nas će se lijepo isplaćivati sakupljanje tijek pećaka; treba se samo pritući jednom praktičnom brzom načinu sakupljanja, tako da ovo ispane što jestinije.

Pećke grožgja mogu se kupiti u više navrata, naime: Kad se mosti grožgje, stanovita će kolikoća isplivati i lako će se poskorupiti. Kad se mosti istoči i povadi drop iz badnja, bilo odmah ili nakon přiregjanja malog vina, jedan dio pećke načiće se na dnu badnja.

vedene, a odlikovane se gca Anka Danek i brat joj Vicko, g.ca Marija Milošević, te gg. Joso Čović i Raimund Bilić.

Zabava je svršila lutrijom. Dne 7 o. m. učenici i učenice mješovitih škola kupili su sa škrabiceama prinose i prodavali znakove. U $7\frac{1}{2}$ u večer bio je brojni sastanak mješovitih, na poziv g. kotarskog poglavara. Sastanak je otvorio sam sazivač prigodnim govorom u komu je iznio plemeniti cilj, koji je vodio zasnovatelje "Dana darova" istakao dosadanje rodoljubivo sudjelovanje Sinjana pri svakoj prigodi i pozvao ih, da se upisu kao članovi fonda za pomaganje udovicama i siroćadi poginulih vojnika. Previ je stupio gospodin major Stihavka, mjesni načelnik Čelmić, te svrni prisutni bez razlike staleža. Sakupilo se te večeri preko 700 kr.

Dne 8 u večer bila je opet svećana zabava u dvorani „Naše Sokolane“ sa biranim programom, gdje su se opet istakla već napomakuta gospoda.

Za uspjeh ovih "Dana darova" ide svaka hvala g. Kotarskog poglavara i mjesnog načelnika, zatim cijenjenjem obitelj Danek. Veoma lijep primjer pravog rodoljubija daje svima i g. major Stihavka, koji hoće da uvijek prednjači dobrim primjerom.

Tako je Sinj i ovom zgodom pokazao što može složan rad i rodoljubni osjećaj.

O rezultatu novčanih prinosa javiti će se naknadno.

Supetar, 9 o. m.

(Otkriće spomen štita u Supetu).

Bračke općine bijaju zaključile da zajednički podignu spomen štit, da se prihodom udarenih čavala stvari fond za udove, i siročad palih junaka.

Na otkrivenje štita pozvano je bilo više odličnih gospova iz pokrajine, od kojih su se mnogi odazvali, a u prvom redu N. P. gosp. namjesnik grof Attems, presveti biskup Zavinović, po svome zamjeniku misru Siminiati, te presvetitelj kontradmiral Zuccaria. Iz Splita takoziv se odzaval doista odlične gospode.

Juče je Supetar osvanuo u svećanom rahu, a sokolska je glazba obišla ranim jutrom mjesto svršajuci.

Iza 7 sati počeli su lolaziti gosti; prvi gosti su slični Braču, pak pozvaniči iz Splita, među kojima su bili poglavice svih ureda, a za tim torpiljarki gosp. namjesnik i kontradmiral Zuccaria. Visoke goste dočekali su svi brački načelnici, upravitelj poglavarske dr. Bandi sa svim činovništvom, svećenstvo sa presv. Siminiatiem na čelu.

Uz svirku glazbe i burno klanjanje općinstva, svrni pozvaniči uputili u opć. dvorani odake su se uputili u župsku crkvu, gdje je presv. Siminiati otvorio, uz veliku površku, svećanu Misu. Pjevao je pjevački zbor stolne splitske crkve pod ravnjenjem g. Tianića skladno i tačno.

Iza Mise bilo je otkriće "Spomen štita," koji je bio namješten na krasno urešenoj podnici na Strossmajerovo plokati pred crkvom. Predstavnici vlasti, gosti i vas puk dočekali su g. namjesnika i kontradmirala Zuccariju. Djevojčice u bjelini posipale su ih cvijećem, a pri polasku im poklonile krasne kite cvijećem. Svečanost otkriće započela govorom g. načelnika Rendića koji reče:

Preuzvrseni i Velemožna Gospodo!

Uvjerenjam Vas, da će današnji Vaš posjet ostati neizbrisivi u župskoj crkvi, ovoga hrvatskog pučanstva, tim većima što je namijenjen ovoj patriotskoj humanitarnoj akciji.

Sve općine, u ime cijelog pučanstva otoka Brača, složne u lojalnom osjećaju prema Preuzvrsnosti, se pozvaniči uputili u opć. dvorani odake su se uputili u župsku crkvu, gdje je presv. Siminiati otvorio, uz veliku površku, svećanu Misu. Pjevao je pjevački zbor stolne splitske crkve pod ravnjenjem g. Tianića skladno i tačno.

Preuzvrseni i Velemožna Gospodo!

Uvjerenjam Vas, da će današnji Vaš posjet ostati neizbrisivi u župskoj crkvi, ovoga hrvatskog pučanstva, tim većima što je namijenjen ovoj patriotskoj humanitarnoj akciji.

Sve općine, u ime cijelog pučanstva otoka Brača, složne u lojalnom osjećaju prema Preuzvrsnosti, se pozvaniči uputili u opć. dvorani odake su se uputili u župsku crkvu, gdje je presv. Siminiati otvorio, uz veliku površku, svećanu Misu. Pjevao je pjevački zbor stolne splitske crkve pod ravnjenjem g. Tianića skladno i tačno.

Preuzvrseni i Velemožna Gospodo!

Uvjerenjam Vas, da će današnji Vaš posjet ostati neizbrisivi u župskoj crkvi, ovoga hrvatskog pučanstva, tim većima što je namijenjen ovoj patriotskoj humanitarnoj akciji.

Sve općine, u ime cijelog pučanstva otoka Brača, složne u lojalnom osjećaju prema Preuzvrsnosti, se pozvaniči uputili u opć. dvorani odake su se uputili u župsku crkvu, gdje je presv. Siminiati otvorio, uz veliku površku, svećanu Misu. Pjevao je pjevački zbor stolne splitske crkve pod ravnjenjem g. Tianića skladno i tačno.

Preuzvrseni i Velemožna Gospodo!

Uvjerenjam Vas, da će današnji Vaš posjet ostati neizbrisivi u župskoj crkvi, ovoga hrvatskog pučanstva, tim većima što je namijenjen ovoj patriotskoj humanitarnoj akciji.

Sve općine, u ime cijelog pučanstva otoka Brača, složne u lojalnom osjećaju prema Preuzvrsnosti, se pozvaniči uputili u opć. dvorani odake su se uputili u župsku crkvu, gdje je presv. Siminiati otvorio, uz veliku površku, svećanu Misu. Pjevao je pjevački zbor stolne splitske crkve pod ravnjenjem g. Tianića skladno i tačno.

Preuzvrseni i Velemožna Gospodo!

Uvjerenjam Vas, da će današnji Vaš posjet ostati neizbrisivi u župskoj crkvi, ovoga hrvatskog pučanstva, tim većima što je namijenjen ovoj patriotskoj humanitarnoj akciji.

Sve općine, u ime cijelog pučanstva otoka Brača, složne u lojalnom osjećaju prema Preuzvrsnosti, se pozvaniči uputili u opć. dvorani odake su se uputili u župsku crkvu, gdje je presv. Siminiati otvorio, uz veliku površku, svećanu Misu. Pjevao je pjevački zbor stolne splitske crkve pod ravnjenjem g. Tianića skladno i tačno.

Preuzvrseni i Velemožna Gospodo!

Uvjerenjam Vas, da će današnji Vaš posjet ostati neizbrisivi u župskoj crkvi, ovoga hrvatskog pučanstva, tim većima što je namijenjen ovoj patriotskoj humanitarnoj akciji.

djelima, da je ovo divno Jadranko more naše i da će vječno naše ostati. S toga će humanitarna akcija provedena ovim gvoždenim Spomen štitom biti izrazom trajne zahvalnosti prema cijeloj pobedonosnoj našoj ratnoj sili. Ovaj štit neka suviše bude za vječna vremena našim sinovima, unucima i praučinima znakom, koji će ih podsjećati na patriotska junaštva kojim se je ova hrvatska zemlja istakla u sadašnjem golemom hrvanju naroda.

A da se ova uspomena nebitne izvrsnosti iz srdaca naših i naših potomaka, ovaj štit — vlasništvo cijelog otoka — svake će godine biti svečano prenasan iz jedne općine u drugu.

Iza govor, gosp. načelnik pozvao je prisutne da kličnu Nj. Veličanstvu Cesaru i Kralju. Na to zaori gromki "Živio", koji je bio popraćen sviranjem "Carovke". Štit je krasna radnja splitske umjetno-građiteljske škole. Prikazuje na ovalnom polju sidro i pojas za spašavanje. Rezbarije u narodnom motivu uređuju štit, oko kojega su urezana imena svih bračkih općina. Preuzvrseni i Velemožna Gospodo!

Preuzvrseni Siminiati, prije blagoslova, isporuči pozdrav preševijskog Biskupa, te izreće zgodan govor; pak izabranu gosp. Namjesniku i kontradmiralu Zaccariji.

Zatim je bio kratak koncert Otpjevao nekoliko komada naši vrli Marco Vušković, pratio ga je na klavir drugi umjetnik načelnik Reiner, koji je otsvirao nekoliko komada od Litza. Izvan programa pjevao je gospodin Marović i gospoginja Sirešević.

Na 4 sata u večer bio je rastanak. Vas Supetar sakupi se na obale da još jednom vidi ljubljeno obitelj Marović.

Preuzvrseni Siminiati, prije blagoslova, isporuči pozdrav preševijskog Biskupa, te izreće zgodan govor; pak izabranu gosp. Namjesniku. Mahan rubaca, i sešira s prozora i obale, svirka glazbe, oduševljeno klicanje davalo je rastanak neko svečano obilježje.

Odbor može da bude zadovoljan slijajnim uspjehom, koli moralnom toli materijalom, jer se u po sata sakupilo kr. 3600.

Iza 12 sati bila je ponuđena gostima zakuska u kazališnoj dvorani, elegantno uređenoj, uz obilje mirisavog cvijeća po trpezama i izdovima.

Za vrijeme zakuske vladalo je najbolje raspoloženje. Pri šampanjeni gosp. načelnik Bola, toplim riječima nazdravi gosp. Namjesniku i kontradmiralu Zaccariji.

Zatim je bio kratak koncert Otpjevao nekoliko komada naši vrli Marco Vušković, pratio ga je na klavir drugi umjetnik načelnik Reiner, koji je otsvirao ne

stima zakuska u
uz obilje mi-
najbolje raspo-
Bola, toplim rije-
radm. Zaccarij.
jevao njekoliko
ga je na klaviru
ojoj je i osvirao
programa pjeva-
ščević.

ak. Vass Supetar
vidi ljubljenog
a prozora i
icanje davalio je

ajnjim uspje-
om, jer se u po
našeg najmi-
Franje Josipa I.
roši, sa iskazima
Inost sečula i
ladaru, na sreću,
roda naše pro-

glazba, veselim
vu sretni i ra-
je u mjesnoj ri-
u prisustvu op-
mjesnih insti-
a i mnogih mje-
radove obusta-

ena zastavama i
po sred varoši
svršio Carskom
prilikom izdalo
proglaš.

JESTI

tema počasni

prof Attems bio
janinom Vrlike.
ogramom:

Namjesniku
Zadar.

Vasi Preuz-
u današnjoj iz-
jenjem, aklama-
i počasnim gra-
ne svoje i svega
blagodarnost za
Dalmaciju poči-
se uđostoji pri-
visoku i obliju-
ognemo ubrojiti
krajine.

vitez Kulišić.

Ijač ministarstva
istava pomoćnih
pomoćnih uredu

menovalo je pri-
preparandija u
nem učiteljem te-
janske skole u
učiteljem pome-

Krajskoj.
voj sjednici 12
og upraviteljstva,
ime ceste na Se-
N. P. gosp. Na-
prozove „Attems
to najdoličnije

novanja.

anstvo najmilo-
m u mir. stalež
om. puk.

Zovu je takoj
vinate boje (kao
uia postupa na

ulje, racionalnim
oca 18 do 19%
i opet podvrgnu-
nu 5 do 6% ulja.
a još došta ulje-
tještjenje.

je jedna bijela, još
smržava se već
tještjenja polje-
čena tezina mu je
of. Mingoli) ako
je pak izlučeno
d. 0925 (po De
a postupku kod
zuto-zelenkasta.
je od grahorče,
odobiti sa finim
ne dolazi u trgo-
tako loše i smr-
aslinu), da će ga
i vrsnoći.
dosta grahorče,
e dnevno do de-
ako je rod dobr.
službe osobito za

M. Marčić.

azna o pravlj-
a raspravu prof.
loro utilizazzione
ce. 14, 15, 16 e

da se udijeli *Priješće počelo prizvanje u pri-
znanje hrabrog držanja pred neprijateljem* prič. por.
Ivanu *Lukiu*, od 22. pjes. puk.

srebrni križ za zasluge s krunom na vrpeč kolaj-
ne za hrabrost u priznanje osobito vjernog službi-
vanih rata stož stražnosti. Frani *Končeti*, Frani
Tieć i Matiju *Jaklitsch* od zem. žand. zap. br. 9.

Bila je podijeljena u priznanju osobito hrabrog
držanja pred neprijateljem:

srebrna kolajna za hrabrost preog razreda: prič.
kad. Albertu *Gjuriću*, prič. straž. Jozi *Pezo*, puč. ust.
kapur. Augustinu *Kajiriju*, pjes. Marku *Lukšiću* Bo-
žinom, od 37. dom. puk.

*po drugi put srebrna kolajna za hrabrost drugog
razreda*: straž. Tripu *Pekoviću*, kapur. Mati *Mandariću*,
prič. nared. Spiru *Roso Nikolinom*, pjes. Pavu *Posi*
od 37. dom. puk.

srebrna kolajna za hrabrost drugog razreda: prič.
zast. Milutinu *Protiću*, puč. ust. straž. Gjuro *Muhoriću*,
prič. vod. Antonu *Žaji*, prič. kapur. Petru *Jukiću*,
puč. ust. nared. Josipu *Burdji*, Josipu *Rosiću Stipinom*,
pjes. Mati *Drljić*, Niki *Latiju Perinom*, Miljanu *Baleti*,
Nikoli *Janjiću*, prič. zast. Ivani *Barbiću*, Antu *Visoviću*,
prič. kćid Maksu *Gjivojušiću*, jeda. dobro straž. Ste-
fanu *Čećiku*, Mati *Ruskoniku*, kapur. Ivanu *Radiću*,
Filipu *Tešanoviću*, Petru *Mateljanu*, Luki *Moroviću*,
Srećku *Babiću*, Mati *Sisiću*, Mati *Poseu*, Mati *Stebatiću*,
Nikoli *Cetinjaku*, nared. nast. kapur. Mariju *Furčiću*,
nared. Ivanu *Bljebci* (pog.), Niku *Dodigu*, Baldu *Fran-
koviću*, pjes. Marku *Deliću*, Antinom, Petru *Matenđu*,
Petru *Damjanoviću* i Mati *Vuletiću* sv. od 37. dom. puk.
prič. vod. Jari *Gasperoviću* i prič. kapur. Luki *Šušiću* od
23. dom. puk.

po treći put brončana kolajna za hrabrost kapur.
Ivi *Paviću* od 37. dom. puk.

po drugi put brončana kolajna za hrabrost nared.
nasl. kapur. Simeunu *Zivoluću* od 22. pjes. puk.

* *

Bio je imenovan puč. ust. puk. v. lječenikom
puč. ust. nadlijecnik Ivan *Stalio*, dodijeljen jednoj
tvrgjavnoj bolnici.

Novi upravnik općine Grbaljske.

Sa službenih obzira riješea je e. k. kot. pov.
Fraju *Gatu*, službe upravitelja općine Grbaljske, a novim
je upraviteljom određen je sa steće e. k. Namje-
snosti, dogovorno sa Žemaljskim Odborom, tajnik iste
općine Marko *Lazarović*.

Naručivanje krme.

Upozorju se gojitelji marve, opskrbni odbori i
zadruge, da naručbe za krmu, koju prodaje Centralni
ured za krmu u Beče, valja slati putem dalim, po-
držnici ratnog žitnog zavoda u Zadru kao pokr.
ureda za krmu.

Ciklula.

Pišu nam iz Tučepi kod Makarske, 5 o. m.
Dne 4 ov. mj. premiun Ivan *Bušetić* pok. Mihe,
u dubokoj starosti od 87 godina.

Bio je jedan od najuglednijih u svom mjestu.
Sinove je lijepo othranio, a soj je počeo uzgojiti: dva
svećenika, pok. fra Simuna i fra Božidar župnika u
Baškojvodi, a trećega Antu, čovjeka svijest i uva-
žena koja sada obnaša čest općinskoj prisjednici u
Makarskoj.

Bićenomu starcu vječni pokoj, a sinovima mu i
svojim od Boga utješenje!

* *

Umro 10 ov. mj. pučki učitelj A. *Mastrovć* na
Stanovima kod Zadra. Bio je uzor otac i vrstan na-
stavnik.

U dubokoj starosti umro je umirov. župnik Don
Juraj *Paučić* rodom iz Starograda. Bijaše poznat sa
svoje dobre i rođoljublja.

Pučki pjesnik i nekadašnji urednik „Poljodjelac“
Andrija *Kuljić* učitelj u m. umro je u Splitu u 72.
godini.

Vječni im pokoj.

Stipendiji iz nautičke zaklade

Marka Radića.

Raspisani je natječaj na dva stipendija po 700
kruna iz nautičke zaklade Marka Radića za školsku go-
dinu 1915/16 i četiri stipendija po 700 kruna iz iste
zaklade za školsku godinu 1916/17.

Na uživanje ovih stipendija pozvani su mladići, koji
se kano posvetiti gradnji brodova ili zvanju po-
morskog kapetana daleke plovidbe, te prapuči kojih
općini kraljevinu i zemalja zastupaju u carevinskom
vjeću, a prednost imadumladici iz općine Bel, od-
nosno s otoka Brača.

Natjecatelji moraju prikazati svoje molbovine
Namještaju u Trstu najkasnije do 1 studenoga 1916.
Potanje u narednom broju „Objavitelja Dalmat.“

Prenosne bolesti u Dalmaciji.

Prijavljeni slučajevi prenosnih bolesti u sedmici
od 1 do 7 listopada 1916.

Bolest	Pol. kolar	Općina	Broj oboljelih	umrlih
Babinja ognjica, Difterija	Dubrovnik	Dubrovnik	1	
"	Dubrovnik	Dubrovnik	2	
"	Sibenik	Sibenik	1	
"	Zadar	Rab	1	
Skrlet	Korečula	Korečula	3	
"	Sinj	Vrljka	1	
Srdobolja	Sibenik	Sibenik	1*	
"	Zadar	Silba	4	
Trbušni tif	Sinj	Sinj	4	1
"	Split	Split	6	
"	Sibenik	Sibenik	1	
"	Zadar	Rab	1	
"	"	Silba	1	

*) Odnosi se na vojničke osobe.

Trgovački tečaj u Zadru.

Primamo i rado proprijevamo:
Nekoliko profesora ovdejšnjih srednjih zavoda
otvorilo bi, ako se prijavi dovoljan broj polaznika,
jednogodišnji trgovacki tečaj za mušku i žensku mla-
dež. Tečaj bi započeo na 1 studenoga o. g. i trajao
bi do svrhe srpnja. Svaki bi dan bila 4 sata pouke,
a poučavali bi se ovi predmeti: Hrvatski, falijanski
i njemacki jezik i trgovacki dopisivanje u tim jezi-
cima; trg. aritmetika, nauk o trgovini i mjenici, jedno-
stavno, dvostruko i američko knjigovodstvo, trg. ze-
mljopis i nauk o tržistu, nauk o robni, stenografija,

kaligrafija te pisanje na stroju, Školarina' 20 kr. mje-
sечно. Tko bi zelio, mogao bi se upisati i u pojedine
predmete, te bi plaćao razmerno prama broju sati.
Satovi ponuke izabrati bi se tako, da mogu prisastvo-
vati i oni, koji su even, već namješteni. Prijave se
primaju dnevno u Hrvat. Knjižarnici ne 25 ovog mje-
seca. Tko se želi upisati, neka se prijavi na vrijeme,
jer o broju prijavljenika zavisi da li će se tečaj
otvoriti.

Croce Rossa.

Per onorare la memoria della def. siga Filome-
na ved. de Benvenuti d.r Casimiro cav. de Abelci
cor. 3

Nagjeno.

Ko je izgubio dana 2 ov. mj. u Calle Larga
jedan narukvica od bijele kovine, neka se javi do
odašnjeg redarstvenog odjeku kot. Poglavarstva.

Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Izvještaji austrijsko-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 13. Službeno se objavljuje:

„13 oktobra 1916.

Istočno bojište:

Fronta protiv Rumunjske.

Bojevi u području Bräss (Kronstadt) razvijaju
se povoljno. Juče smo zarobili jednog rumunjskog
oficira i 170 ljudi i otieli 2 topa. Na istočnoj erdel-
skoj granici naše su čete potisnile neprijatelja iz
doline gornjeg Alta u Marosa u pogranice planine.

Ruska fronta:

Sjeverno od Kirlibabe ruski je zagon odbijen u
boju sa ručnim granatama.

Talijansko bojište:

Borbena djelatnost Talijanaca na bojnoj fronti u
Primorju bila je jučer slabija nego pregašnji dana
ljude borbe. Propali su u našoj vatri sv. neprjatelje
ljevi pokusi da prodre preko svoje linije između
San Grado di Merna i Nove Vasi. Popodne pjesa-
distska divizija br. 45, počaćana sa breslerima, napad-
nade naše pozicije sjeverno od Lokvice. Ovaj je
zagon propao sa najtežim gubicima; samo malo se
ljudi povratilo. Pjesadijski pukovnici ljevički domobranstva
br. 27 i odjeljici pjesadijske pukovnije br. 46 zasluži-
še osobitu poohvalu radi svoje hrabrosti. Kako su
napravili oprošnju ovi neprjateljevi napori na
sjevernom odsječku kraske visoravnin, tako su mu
ponovili napori na južnom krilu i sjeverno
od Vipave prama Biti i Vertobi. Na Pasubiu naše
su teči odbile dva napada na Roitersku stranu.

Jugo-istočno bojište:

Eskadra talijanskih letjelica osula je jučer bom-
bama Kavaju, ubivši više žena i djece. Austro-ugarska
bojna letjelica, koja se odmah digla u potjeru,
oborila je hincima između Skumbi i ušća Senenja
novog letjelica Capronija sistema. Aparat je lako
oštećen; od njegove posade dvojica su mrtva, trojica
su umakla.

Zamjenik poglavice generalnog štaba
v. Höfer podmaršal.

Događaj na moru:

Dana 12. oktobra popodne jedna od naših hidroplanskih
eskadrila osula je sa velikim uspjehom
praskavim i požarnim bombama radionice „Adrie“ u
Tržiću, što ih neprjatelj zaprema. Pred večer tog
istog dana druga hid

 Tjestenine od „Pastificio Triestino“, Kapule i krumpira ugarskih, Bakalara Hyse, sode kristalizirane, omotnog papira i papirnatih vrećica, vinske kiseline (i u poštanskim pošiljkama od 5 kg. uz pouzeće), kavinog surogata „Korona“, švedskih žigica prodaje uz najniže dnevne cijene tvrdka

MARCELLO PATTIERA - ZADAR


Brzojavi: Pattiera — Zadar.



Smrečke i Lovorike kupuje i bez vreća u većim količinama tvrtka


Birò & Paleka - Zadar.

4-10



Ratni invalidi


traže se za poslovače državnog odvjetništva za c. k. kotarski sud u DRNIŠU, KNINU, SINJU, VRGORCU, BUDVI, ERCEGNOVOM, KISTANJU, OBROVCU, OREBIĆU, TROGIRU, BENKOVCU i IMOTSKOME. Zahtjevi: da stanuju u mjestu ili u okolini, potpuna gragjanska prava, opće povjerenje i znanje što ga imaju oni koji su služili kao oružnici ili za koje se može očekivati da će ga pribaviti u dogledno vrijeme. Prijave: Pokr. povjerenstvu za skrb oko ratnih invalida u Zadru.



Ratni invalid

traži se kao konobar za kavanu u Kninu. Mora biti vješt poslu, a dosta je da pozna hrvatski jezik u govoru i u pismu. Ponude i obavijesti:

Pokrajinskom povjerenstvu za skrb oko ratnih invalida u Zadru.




JOSIP JADRONJA - ŠIBENIK

Agenturni, komisionalni i otpremnički posao. — Zastupstvo osiguravajućeg društva „Herceg. Bosna“. — Zastupstvo i škodište ugl. tvrtke Michele Truden - Trst. — Preuzimlje naručbe svakovrsnih modernih pečata iz gume i mjeni za pečatni vosak i sve ostale pečatne predmete, sve uz tvorničku cijenu. Brza izradba. — Skodište i rasprodaja na veliko svakovrsnih slatkisa: Roks Drops obični, Roks Drops fini, svileni Foures, finih biskvita i t. d. i t. d. sve uz umjerene tvorničke cijene. — Kupuje prazne vreće, koju mu drago količinu, i plaća najvišom cijenom.

— Zastupstvo osiguravajućeg društva „Herceg. Bosna“. — Zastupstvo i škodište ugl. tvrtke Michele Truden - Trst. — Preuzimlje naručbe svakovrsnih modernih pečata iz gume i mjeni za pečatni vosak i sve ostale pečatne predmete, sve uz tvorničku cijenu. Brza izradba. — Skodište i rasprodaja na veliko svakovrsnih slatkisa: Roks Drops obični, Roks Drops fini, svileni Foures, finih biskvita i t. d. i t. d. sve uz umjerene tvorničke cijene. — Kupuje prazne vreće, koju mu drago količinu, i plaća najvišom cijenom.

FRANZ WEISS - SISAK
kupuje svaki kvantum meda sa saćmom bez roja i projedjenog, kao i pčelnog voska, uz najniže dnevne cijene. Ponude se šalju na tvrtku.




Ratni invalid

traže se za pomoćnog strojarskog čuvara za centralno grijanje u sudskej zgradbi u Zadru za zimski period od 15. listopada do 15. travnja. Zahtjeva se: naobrazba u kovačkom obrtu, sposobljenje za posluživanje parnih kotlova i dokaz nekih elektrotehničkih poznavanja. Prijave i zahtjeve: Pokr. povjerenstvu za skrb oko ratnih invalida u Zadru.



Ratni invalid

traže se kao momak kod jednog župnika. Mora biti neoženjen ili udovac, rimokatoličke vjere i da zna kuhati. Prijave: Pokrajinskom Povjerenstvu za skrb oko ratnih invalida - Zadar.



Dalla Tipografia Editrice di SPIRIDIONE ARTALE in Zara

sono usciti:

„IL DALMATINO“ pel 1917 al prezzo di cent. 80 col seguente sommario:

Ai lettori — Calendario — Calendario degli israeliti — Calendario agricolo — Curiosità storiche — Capo d'anno presso gli arabi ed i cinesi — Cassette postali dei vari popoli — Contro la noia — „La Croce Rossa“ — In cucina — Denominazione dei tempi — Eclissi, calcolate col tempo medio dell'Europa centrale — Economia domestica — Enigmistica — Feste mobili — Feste cristiane cattoliche — Fiere e mercati in Dalmazia — Genealogia della casa Imperiale — „Gli sta bene“ (racconto stranissimo) — Igiene delle vesti — Il Leopard — Mesi dell'anno — Come si ottiene l'ora normale — Poesie: alla „Crocetta Rossa“, alla „Speranza“ — Verso la primavera — Profondità dei laghi svizzeri — Pane e fornai attraverso i secoli — Pesi e misure del nuovo e vecchio sistema, nonché formole per calcolare diverse superficie e volumi. Misure diverse — Rammentanze patrie: Gli scogli di Zara e le isole adiacenti — Reggente dell'anno — Religioni del mondo — Sapienza egiziana — Servizio postale e tariffe telegrafiche — L'industria degli spilli — Scala sulla forza dei venti — Leggenda araba sul tabacco — Tavola pitagorica — Gli uccelli e la moda — Vangelo delle domeniche — Vangeli dei tempi antichi — Zucchero industriale.


Le nuove prescrizioni e tasse (in entrambe le lingue) nel servizio postale e nuove tasse d'impostazione di telegrammi che entrarono in vigore col 1 ottobre 1916 al prezzo di cent. 24.

Vinske Kiseline

kemično čiste
po kr. 22 kg. prodaje i u
poštanskim pošiljkama
uz pouzeće

tvrda Marcello Pattiera - Zadar.


Brzojavi: Pattiera — Zadar —



Pece dura

offre a prezzi di
convenienza.


HEINRICH WAGNER
TRIESTE.



Ratni invalid

traže se za računovodju za rudničku štedionici. Mjeseca plata 227 kr., stan, rasvjeta i ogrev, uz godišnju nagradu. Poznavanje njemačkog i hrvatskog jezika. Prijave:

Pokr. povjerenstvu za skrb oko ratnih invalida — Zadar.



FRATELLI MANDEL & NIPOTE

BANCA CAMBIO-VALUTE — ZARA

ACQUISTA E VENDE ogni sorta di effetti pubblici Cartelle di lotteria, monete secondo il listino di giornata. Raccomandabili: Lettere di pegno 4 1/2 del Credito fondiario dalmato Obbligazioni provinciali dalmate 4%. Lettere di pegno 4 1/2 o 4% della Banca Commerciale di Budapest. — Lettere di pegno della Cassa di risparmio di Budapest 4%. — Prestito ferroviario Bulgare al 6 e 5%. — Obbligazioni ferroviarie della Bosnia-Erzegovina 4 1/2% ecc.

ACCORDA SOVVENZIONI sopra Carte di Valore all'usuale tasso d'interesse.

CEDE Cartelle di lotteria, verso pagamento a rate mensili. — Raccomandabili: Città di Vienna 1874

Vine. princ. Cor. 400.000, in rate mensili di Cor. 20

Credito fondiario Austr. 3%. Vine. princ. Cor. 100.000, in rate mensili di Cor. 10.

Lotti turchi 1870 da fichi 400. Vine. princ. fichi 600.000, in rate mensili di Cor. 8.

Gruppo Croci rosse Austriache, Italiane e Ungheresi. Vine. princ. Cor. 125.000, in rate mensili di Cor. 6. Singole cartelle Cor. 2 ecc.

ACCETTA versamenti di denaro fissi e in Conto Corrente, con restituzione senza preavviso, verso un interesse annuo di 4%.

RILASCIA Assegni bancari sulle principali piazze d'Europa e s'incarica di tutte le operazioni d'incasso, versamenti e similari richieste dei propri clienti, senza alcuna spese.

ASSICURA Cartelle di lotteria e Obbligazioni contro la perdita derivante dall'ammortizzazione, alle condizioni generalmente stabilite.

ASSUME Assicurazioni nei rami: Incendi, Vita, Accidenti, Furto con incasso, quale Agenzia Principale delle Assicurazioni Generali di Trieste.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—